

# Texas, Queensland

## August 2008 Daily Weather Observations



Australian Government  
Bureau of Meteorology

| Date                              | Day | Temps |      | Rain<br>mm | Evap<br>mm | Sun<br>hours | Max wind gust |      |       | 9am  |    |         |      |      |      | 3pm  |    |         |      |      |      |
|-----------------------------------|-----|-------|------|------------|------------|--------------|---------------|------|-------|------|----|---------|------|------|------|------|----|---------|------|------|------|
|                                   |     | Min   | Max  |            |            |              | Dirn          | Spd  | Time  | Temp | RH | Cld     | Dirn | Spd  | MSLP | Temp | RH | Cld     | Dirn | Spd  | MSLP |
|                                   |     | °C    | °C   |            |            |              |               | km/h | local | °C   | %  | eighths |      | km/h | hPa  | °C   | %  | eighths |      | km/h | hPa  |
| 1                                 | Fr  | 3.5   | 26.3 | 0          |            |              |               |      | 11.6  | 64   | 2  | SE      | 9    |      | 25.6 | 16   | 2  | WNW     | 44   |      |      |
| 2                                 | Sa  | 5.5   | 17.9 | 0          |            |              |               |      | 9.5   | 79   | 0  | SSW     | 9    |      | 16.9 | 27   | 0  | WSW     | 33   |      |      |
| 3                                 | Su  | -0.5  | 18.5 | 0          |            |              |               |      | 7.5   | 67   | 1  | SE      | 9    |      | 18.3 | 27   | 5  | NW      | 9    |      |      |
| 4                                 | Mo  | 1.9   | 19.9 | 0          |            |              |               |      | 8.9   | 55   | 2  | SE      | 9    |      | 19.1 | 27   | 1  | SE      | 4    |      |      |
| 5                                 | Tu  | 2.0   | 18.5 | 0          |            |              |               |      | 10.0  | 57   | 1  | SE      | 24   |      | 17.5 | 36   | 7  | WSW     | 9    |      |      |
| 6                                 | We  | -0.3  | 17.3 | 0.2        |            |              |               |      | 7.1   | 84   | 0  | SW      | 4    |      | 16.2 | 36   | 1  | WSW     | 24   |      |      |
| 7                                 | Th  | -0.6  | 17.7 | 0          |            |              |               |      | 7.4   | 75   | 0  | SSW     | 4    |      | 16.6 | 30   | 3  | WSW     | 24   |      |      |
| 8                                 | Fr  | -0.5  | 15.9 | 0          |            |              |               |      | 9.5   | 55   | 0  | SSW     | 24   |      | 15.1 | 35   | 0  | WSW     | 24   |      |      |
| 9                                 | Sa  | -1.5  | 18.0 | 0          |            |              |               |      | 7.1   | 64   | 0  | SE      | 9    |      | 17.5 | 24   | 0  | WNW     | 17   |      |      |
| 10                                | Su  | -2.0  | 17.2 | 0          |            |              |               |      | 7.0   | 54   | 0  | SE      | 9    |      | 16.6 | 20   | 0  | WSW     | 33   |      |      |
| 11                                | Mo  | 0.9   | 13.7 | 0          |            |              |               |      | 5.0   | 70   | 0  | NW      | 4    |      | 13.4 | 24   | 0  | SW      | 24   |      |      |
| 12                                | Tu  | -2.9  | 16.5 | 0          |            |              |               |      | 6.4   | 61   | 0  | SW      | 4    |      | 15.7 | 27   | 1  | SW      | 24   |      |      |
| 13                                | We  | 1.0   | 15.8 | 0          |            |              |               |      | 6.0   | 66   | 7  | SE      | 4    |      | 14.9 | 27   | 7  | SW      | 24   |      |      |
| 14                                | Th  | -2.4  | 18.1 | 0          |            |              |               |      | 7.0   | 65   | 1  | SW      | 4    |      | 17.4 | 17   | 1  | WSW     | 24   |      |      |
| 15                                | Fr  | -3.0  | 16.8 | 0          |            |              |               |      | 6.5   | 57   | 0  | SE      | 4    |      | 15.9 | 29   | 0  | SW      | 33   |      |      |
| 16                                | Sa  | -1.7  | 16.1 | 0          |            |              |               |      | 6.2   | 68   | 0  | SW      | 4    |      | 15.5 | 32   | 1  | WSW     | 33   |      |      |
| 17                                | Su  | 3.0   | 18.3 | 0          |            |              |               |      | 10.5  | 69   | 1  | SW      | 4    |      | 18.0 | 26   | 4  | SW      | 24   |      |      |
| 18                                | Mo  | 2.4   | 17.4 | 0          |            |              |               |      | 7.6   | 64   | 8  | NW      | 4    |      | 16.0 | 29   | 3  | WSW     | 24   |      |      |
| 19                                | Tu  | -2.1  | 19.1 | 0          |            |              |               |      | 9.0   | 49   | 0  | SE      | 17   |      | 18.4 | 22   | 0  | WNW     | 17   |      |      |
| 20                                | We  | -0.6  | 20.7 | 0          |            |              |               |      | 10.5  | 52   | 0  | SE      | 17   |      | 20.1 | 25   | 1  | SW      | 17   |      |      |
| 21                                | Th  | 4.6   | 19.9 | 0          |            |              |               |      | 14.9  | 55   | 7  | NW      | 9    |      | 18.5 | 39   | 7  | NW      | 9    |      |      |
| 22                                | Fr  | 12.0  | 20.6 | 5.6        |            |              |               |      | 14.8  | 88   | 7  | NNW     | 17   |      | 18.7 | 35   | 7  | SW      | 33   |      |      |
| 23                                | Sa  | 3.0   | 18.1 | 0          |            |              |               |      | 8.5   | 59   | 1  | WSW     | 17   |      | 17.7 | 31   | 0  | SW      | 33   |      |      |
| 24                                | Su  | 1.2   | 19.6 | 0          |            |              |               |      | 9.7   | 54   | 0  | SE      | 24   |      | 18.6 | 23   | 0  | SW      | 9    |      |      |
| 25                                | Mo  | 2.5   | 21.6 | 0          |            |              |               |      | 12.1  | 59   | 2  | SE      | 17   |      | 20.5 | 27   | 5  | SSE     | 9    |      |      |
| 26                                | Tu  | 5.0   | 23.9 | 0          |            |              |               |      | 14.4  | 58   | 3  | SE      | 9    |      | 23.5 | 33   | 5  | NNW     | 17   |      |      |
| 27                                | We  | 8.0   | 24.1 | 0          |            |              |               |      | 16.0  | 64   | 5  | SE      | 4    |      | 23.2 | 38   | 5  | NW      | 24   |      |      |
| 28                                | Th  | 8.5   | 22.1 | 12.2       |            |              |               |      | 14.8  | 77   | 7  | SE      | 9    |      | 21.1 | 48   | 5  | NNE     | 9    |      |      |
| 29                                | Fr  | 11.3  | 23.3 | 3.0        |            |              |               |      | 15.8  | 77   | 7  | NW      | 4    |      | 22.0 | 47   | 4  | NE      | 17   |      |      |
| 30                                | Sa  | 13.5  | 24.0 | 0.6        |            |              |               |      | 18.6  | 71   | 8  | N       | 24   |      | 22.6 | 56   | 6  | NE      | 17   |      |      |
| 31                                | Su  | 15.7  | 23.7 | 0          |            |              |               |      | 18.9  | 66   | 7  | NNW     | 33   |      | 19.1 | 74   | 8  | WSW     | 33   |      |      |
| <b>Statistics for August 2008</b> |     |       |      |            |            |              |               |      |       |      |    |         |      |      |      |      |    |         |      |      |      |
| Mean                              |     | 2.8   | 19.4 |            |            |              |               |      | 10.3  | 64   | 2  |         | 11   |      | 18.4 | 31   | 2  |         | 21   |      |      |
| Lowest                            |     | -3.0  | 13.7 |            |            |              |               |      | 5.0   | 49   | 0  | #       | 4    |      | 13.4 | 16   | 0  | SE      | 4    |      |      |
| Highest                           |     | 15.7  | 26.3 | 12.2       |            |              |               |      | 18.9  | 88   | 8  | NNW     | 33   |      | 25.6 | 74   | 8  | WNW     | 44   |      |      |
| Total                             |     |       |      | 21.6       |            |              |               |      |       |      |    |         |      |      |      |      |    |         |      |      |      |

Observations were drawn from Texas Post Office (station 041100)

IDCJDW4119.200808 Prepared at 13:26 GMT on 4 Dec 2008  
Copyright © 2008 Bureau of Meteorology

Users of this product are deemed to have read the information and  
accepted the conditions described in the notes at  
<http://www.bom.gov.au/climate/dwo/IDCJDW0000.pdf>